

Edema (pokellano ya lero ka tlasa letlalo) e ka alafiwa ka ditwantsha - mahloko. Dikhondomo di thibela stds (ditshwaetsano ka thobalano).

Pilisi e le nngwe ya Ciprofloxacin.



Pilisi e le nngwe ya Doxycycline habedi ka letsatsi bekeng.

Ditlilini tsothe tsa mmuso di shwanetse ho neela ka kalafo ya STD.

Ha diSTD di sa alafiwe hantle, di phatlalatsa HIV.

Dingaka tse ngata tsa poraefete ha di neelane ka Ciprofloxacin ho boloka tjhelete.

TAC
TREATMENT ACTION CAMPAIGN

NATIONAL OFFICE: 021-788 3507
DURBAN: 031-304 3673 JOHANNESBURG: 011-403 2293
EAST LONDON: 043-760 0050 CAPE TOWN: 021-364 5489
Website: <http://www.tac.org.za>

Support voluntary HIV counselling and testing. There are direct benefits if you know your HIV status. There are medicines that improve your health. Always practise safer sex and use condoms.